

Ipabalelo mo tseleng

Dipotso pele ga puiso

1. O ka ipabalela jang mo tseleng?
2. Goreng go le bothokwa go ipabalela mo tseleng?



Ipabalelo mo tseleng e na le lekala la yona le le kgethegileng. Tiro ya lona ke go netefatsa gore ba fokotsa dikotsi tsa tsela. Ba ruta setšhaba go nna kelotlhoko mo tseleng. Go na le dithuto tse ba thusang ka tsona gore botlhe ba tthaloganye. Go ela melao ya tsela tlhoko ke tiro e kgolo ya bakgoetsi.



Badirisi ba tsela e ka nna batsamaya ka dinao le bakgweetsi ke badirisi ba tsela. Bangwe le bangwe ba na le matshwao a a ba lebaneng. Bapalami ba dibaesekele le dijanaga le bona ba itse matswhao a bona. Bapalami ba dibaesekele ba rwale lekarapa. Ba dijanaga ba ipofe ka lebanta la tshireletso.



Monna o tsamaya ka baesekele a rwele lekara. O tsamaya mo moleng wa dibaesekele. Dibaesekele di tshwanetse go lebagana le dijanaga tse dingwe. A apere diaparo tsa mebala e e bonalang a le kgakala. Matsogo ka bobedi a ngangatletse dinaka. Seo se mo thusa go laola baesekele bonolo.



Go a kgo ega go tsamaya ka baesekele le fa e le nosigo. Fela mopalami o tshwanetse a itse melao e e maleba. Mopalami wa baesekele o tshwanetse go apara diaparo tse di phatsimang mo lefifing. A tshole totšhe ka seatla jaaka e kete ke lobone lwa baesekele. A rwale ditlelafo tsa seatla tse ditshweu mo matsogong.




Leba ditshwantsho tse di fa godimo. A re ithute maishwao a tsela a batsamaya ka dinao. Matsamaya ka dinao, o kgabaganya fa letshwaong la 1.

Letshwao la 2, la re ga o letlelelwe go tsamaya foo. Letshwao la 3, la re o ka tsamaya ka pabalesego. Letshwao la 4, le laela gore ke lefelo la batsamaya ka dinao fela.



Bapalami ba dibaesekele ba tsamaya mo meleng ya bona. Ba salana morago gore ba se ke ba tlala tsela. Ba ema mo robotong le mo makgabaganyong a ba dinao. Ba tsamaya ba lebile golo go le gongwe le dijanaga. Ba dira jalo mo tseleng ya mela mebedi kgotsa ya mola mongwe.



Go botho kwa fa sekolo se na le barutwana ba ba tsho komelang makgabaganyo a ditsela. Barutwana ba bathokomedi ba pharakano, ba laela dijanaga go fokotsa lebelo fa hekeng ya sekolo. Fa barutwana ba tshwanetse go kgabaganya, ba emisa letshwao la EMA. Ba bonala sentle ka moaparo o o nang le mebala e e galelang.